

ЧУРАПЧЫ
ОРОНУОНУН
ХАБЫАТА

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТӨН ТАХСАР

№ 54 (7439) • 1993 жыл. Ялан ыһын 8 күнэ, Суббота • Сманата 1 солк. 50 харчы

**САРСЫН,
ЫАМ ЫЙЫН 9 КҮНЭ—
КЫАЙЫ
КҮНЭ**

БҮНДҮ РЕДАКЦИЈА: Энгийн нэмэлтээр бүтээгдэхүүн.

Попов Федот Егорович-ын Даурида 210-с дивизийн стрелковий полк-ын 82-с миниметний ротатыг ар бичрэг сулуулахдаабылпыт. 1945 снл атырдах ылын 9 кунугар сэрнэгс илэрбиллпт. Хайлары, Харбины ахан, Хянган хавтаны туораан Чанхунь куоракка тнйэр-битнйгэр сэрнн түмүктэммгт.

Алтынныг ий орото 1500 японский билэинэйдэри Союзна поешынан иддэ илэи мин тобобер араанын буолан Благоевченский нуорка 305-с баймаанай госпитальгар үс ангар ий эмтээн, үтүөрөн, 1946 сыл олунньу 7 күнүгэр дойдубар эргиллэн кэлбитин, Билэин Петр Алексеев аатынан совхозна, Уус-Таатта бөһүөлүгэр, олорбун.

Полов Федот Егоровича кинигтэн сурууцүүтэрийн тээрдэгитигэр. Бииргэ Чалчун, куоракка түспүт хаартыскабын ыалттым. Билсигэтэхини 47 см буолла.

Суруйдум Иосифов Егор Николаевич.
Уус-Таатта.

Хаартыскада: хангастай—Е. Н. Иосифов
уонна Ф. В. Попов. 1945 сыл, алтынныы 5
күнэ, Чанчунь к.

Реданция Таатта оройуонуттан Е. Н. Иосифов суругун тутан баран, оройуоннаады военкоматтан абысталаһан, сэрэн, үлэ ветерана Ф. Е. Попов Хатылыга олорорун билбит. Биир чааска сулууспалаабыт иһинтиг, табааранын суругун уонна хаартыскатын идэе реданция соруудаһынан Хатылыга таһа сырыттым.

— Армида 1943 сүлд-
лаахха бэс ыһытар ығы-
рылган Даурида тийи-
битим. Эгэрдүүн иккин-
бүр миниметнай ротадэ
түбэһэн сүүрүсүлэббитим.

пыт. Бу хаартысната мнэ-
хэ эмнэ баар.

Кини, кырдын, бидизинэйдэри манан иддэ эфэн бааһыран госпитальга юурбит элэ. Итинтэн салгыны мин Забайкальскай фронга сулууспалаан баран, нөгүе сүлдөйдүбэр Демобилизацияланан кэбизитим. «Кыһыл ылык» колхозна үлэ-дэбизитим. Ити кэзинтэн Субуруускай аатынан колхозна, элэни совхозна 1974 сыллаахха пенсияга тахсыахпар диэри харыс да сирн халбарыйбакка наар хонуу үлэтигэр сыл-дэбизитим. Кэргэним

Марфа Семеновна Наумова, Чурапчы бастагы трактористкалары т а н дык, бөлнәр 47 сыз ааһа оуустаға!—диңр Федот Егорович.

Сэрэн, үлэ ветераннара
-Егор Николаевич Иосифов уонна Федот Егорович Попов мантан ыла суругуна биллэхтэрэ, табыллар буоллабына, көрсүһөн уодан саастарын санан прэ-хоро кэпсэтиэхтэрэ. Оттон бийиги фронтка бииргэ сылдьыбыт кырдыгаас буйуунары Кыайыл бйрааһынныгынан истигини эбэр-дэлэһини!

П. СЫРОВАТСКАЯ.

П. СЫРОВАТСКАЯ

Санитарной-экологической двухмесячник

УОПСАЙДАРГА ХАМСААНЫН СУОХ

Оройуон үрдүгүн муус устар 1 күнүттөн бос-
маны 1 күнүтэр дьири санитарнай-эпидемиологический
дирекциянык биллэрелибитэ. Ону салаяан ыһыыга
оройуоннаабы штаб төрүлүбүтэ. Субу күннэртэ
бичиги корреспонденттэр оройуон киниги дьаһалта-
тын баһылыга А. Р. Саргыдаевы кытта көрсүбү
сырытта уолга ырааһырдыгыга үлэ хайдах төрүл-
лэрин туһунаан кэлиспиргэр көрдүстө. Онуоха Анато-
лий Романович мааныс хоруйдаата:

— Муус устар 29 кунугар оройуоннаады штаб мунуһаа буолбута. Оһно дьиа уот, коммунальнай хаһаайыстыба холбоһугу начальнига И. С. Артефев, «Агропромстрой» МНМН-тын инженерэ И. Н. Попов информациялар истиллибита. Кинилэр хаар урдүкүһүн үлэлэри бачача ыһыттарга бо-
ро барзэдэнтээх, олбуор-
даах буоларыгар сайы-
лыгы туттууга, бүтэйдэ-
һини ыһтыыга нэһааизит-
тэр олохтоох дьаһалтала-
рын кытта бииргэ үлэ-
лииргэ кыһанар. Ону та-
га бааһынай хаһаайыс-
тыбалара хотоннорун,
атын да тутууларын аһап-
пын сирдарыгар тутталла-
рын хонтүрүбүһүлүлэр.

Билэгийн туруугаан ба-
лаһыаһыа ордук оройоо-
лоһиһыа мөлтөх. Уонсай
дһаларга олороччулар
киһилэр территорияларын
киһи эрэ кэлэн ыраастыа-
таабын, өрө тардыахтаа-
бын курдук тутталлар.
уонсайынан, коммуналь-
ныштар эрэ көрүөхтэхтэ-
рин курдук өйдөбүл баар.

Аасныг сэлгэ тэн сирин спортсменнарын төр

Холобур. «Агропром-строй» МПМК-ын спортивний комплексн талд икнн сатаан да сэмдэбэт гына хайтмалыбыт мас тобохторунан, араас бэра-быллыбыт техинна үлтүр-мийдэринэн туолан сытар. Манна одох бшлыгыг ту-туу учаастагыл саваттан пилорама турбута. Отгон бэйэлэрин территориялара — Отохтоох эмнэ бшр он-ун турухтаах. «Мехнол-козастрой» саваттан пилора-ма да таба, территориян дарынн ыраастанан көр-шниктэр. Араас модун техинаалар дьөлүт сүүр-бүттэрэ, үлтү тибидийбит-тэрэ коннөрүлүбөнөх сы-таллар. Дьнэ уот, комму-нальнай хабааыстыба холбоһугун территорията да өрө тардылыбатага ыраатта. Баанынн уута куула үрүйдэ таах кутул-лар, сытылар-ымнар, пилорама тобого (хай-тыллыбыт халтаһыннар, мас төбөтө-тордө) үрүйдн толору ыһыллан сытал-лар. Итилэри хайдах ыраастыыр, чэбдигирдэр туһунан мыйаһыта күт-түүннэх бйаарылына биэрбэтилэр.

Айылда харыстабылын назардыбыт.

[illegible]

Сорох чааһынай дэм-
лээх ыаллар отук мас-
тарын уһайбаларын та-
һыгар сүөкүүлэр, ол
буордарын таһа ыраас,
малдь барзэдэктөөх бу-
ларыгар ыһамматтар,
Иһиниһин итинник э-
питэтиннээ суох сыһыан
итин сөптөөх эһэралар
иһыллыах тустаахтар. Са-
дианаһа хаас биһрдин олох
тоодо, төрүтэтэ террито-
рыта, олбуорун иһэ-таһа
ыраас, тупсаһай көстүү-
лээх буоларыгар ыһа-
һааһаах. «Хаһааһын хай-
даба тэлгэһэттан биллэр»
дизин өс хоһоонно баар.
Итини бары таба өйдүүр
уонна тутуһар буоллаһын-
тына, санитарнай иордо-
буллэртэ малдь эһикэт-
тинир кыахтаныахтыт.

БЭЧЭЭННЭ СУРУТУУ **ЧЯППАРА СВЯЗИСТАРЫГАР ЭЛБЭХ КИЙИ МАХТАНАР**

Бэцэнээ сурутуу түмүктөнэрэ чутаһаата, Ону тэрийэн ытымыга сибээс отделениеларын иһин ардыларыгар куоталаһыны бара турар. Сибээс уездыттан иһин хайдах үздүлүрүн, тоһо саксаһы ылытын ыйыталаһа сырыттыбыт. Онуоха Чыаплара отделениегыгар (начальник И. И. Монастырева) бу хампаанияҕа ураты элбиктэнээтэхтик сыһыаннаһыттарын тоһоһолоон бэлэтиниллэр. Мырыла, Толоон (Чакыр) связастара даһаны билиһинтэн туругунаан иһүһаана суох түмүктөрдээхтэр.

Чыңгарлар «Сага олоххор» 210 сакааны толор-
дулар. Итинен сыл бастаны агарынаагы сурутуу
күрөнтүгүтөр (218) ыкса чутатыр кыялтаныйлар.
Бөгөнээки аагынаа, барыта 2 мол, 243 тей, солн,
сакааны ылдылар. Бу үзүтэй түгүл Алаңар, Вахы
сельсоветтарын, табаарыстыбыларын кытта төлө-
бүрү көбүрүүнө килээрерге эрдоттон көксөмшүтөрө
албаен быһарарда Маны тэгэ Прина Ивановна су-
руппанка хаалбыттары чуолкайдан, почтадонна-

рын Мария Копыринаны, Любовь Протодаконова-
ны уонна Александра Шедомовны үлэ чаһыан кин-
ниттан ыалларынан сырыттынарда. Онон умчууга
хаалбыт ыл да суох дияхха сөп. Виллэн турар,
ким тоһо кыахтаадынан санаастылар. Кыра хамнас-
таахтар, пенсиялаахтар бастаан «Сага ологу» суру-
талдар, оңтон республика хаһыаттарыттан биири
талаалар. Саамай элбэди Чампараттан учуутал
В. И. Федорова (38218 солк.), прач Э. С. Пестрико-
на (29572 солк.), Толоонтон рабочая Н. Ф. Шене-
лев (18552 солк.) санаастаатылар.

Бу хилмиваньна тэроинин Ухун Күөдэ, Мында баайыга, Хатылыга, интернат-окуулаага, о. д. а. ситэ сүөх. Ол эрэри мантан хаалыт күүнэртэ чыаптаралар курдук үлүмэстэххэ бааһынаньна уларыбыан сөп. Кылаабынньа, дьон махтанан этэ.

Сурутуу түмүктөн азынсыз ийм хайдах үлэлзээбитин
сымынараан нөрдөрүөхтү.

Редакция.

бура суох хөрсүн быһылы-
ны көрдөрөр, оттон Роман
ротатын байыастара өс-
төх кирбинтин бастаан
төн тобо хотолдор. Бу
чыргалыыга хөрсүнүн
уонна сатабылын иһин
Р. Х. Кривошапкин Ада-
дойду сэриитин иккис ете-
лэннээх орденынан на-
йараадаламмыта. Кини
дипломната 1945 сыл сва-
дыгар ырааттыы Польша-
наны босхолуу Дамыкт
туһайымытынан ласкып
иһринин садалаар. Ити
бөдөй операцияны сата-
быллаахтын ытытын түмү-
гэр Польша босхолоноор,
өстөөх Берлин туһайымы-
тынан чугууларга күһэл-
лэр. Ити кыргылыыга
көрдөрбүт угулдарын иһин

ХОРСУН - АТА УШУЛДУВАТ

Роман Кривошапкин Ада дайду сэринтин бастагы степеннээх орденнаан наараадаламмыта. Дивизиялар, Эльбара чутааан истэбинэ, немецкэй командование бэримит сураба ниллэр. Ытын сэрин албан заттаах бойобуой суолун бииргэ тэлбит буобуннар Кыайыи өрөгөйдөөх бырааһынныгык үөрүүтүн долгутуулаахтык бэлэтинилэр. Роман Христофорович биэс төгүл бааһырбыта. Кини стройга бииргэ сылдыбыт бойобуой доботторун кытта долгутуулаахтык бырааһаадалаан 1945

Бойвообуй командир оло-
буй аргыла Валентина Ва-
сильевна 40-ча сый
Дюлдөөс олобу олобута.
Күннелэр бисе оону улаа-
тыннанын атактарыгар
туруордулар, мал ийэлэрэ
уонна ажалара онортооту-
лар. Роман Христофору-
вич билигин баара буол-
лар 78 сааһыгар үктэниэ
этэ. Күнн сарын толоонут-
тан эргиллэн нэлэст оро-
йон оскуодаларыгар



СНИМОККА: Москва. Александровский сад. Биллибэт саллават угуофар.
В. Великжанин, В. Созинов фотолара. (РИТА—ССТА).

ЭРЭЙ
УЛАХАНЫН
КӨРСҮБҮТТЭРЭ

уучууталлаабыта, директор даабыта, спортивный оскуолаба нитээнчизин, бодонсүйбүт Субуруускай аатынан совхозка партком секретарынан үлээлээбит.

Р. Х. Кривошапкин дьонно олус амарах, истин сыйыаннааба, кизин биллиилээбэ, үрдүк культуралааба. Кини хорсун бойобуой суола хаһан даҕаны умнууллуу, өлбөдүйүү суога.

ханд Николаевич (Болугур), Захарова Вера Игнатьевна (Кытаанах), Григорьев Степан Игнатьевич, Иванон Ми-

нан», — дийр.
Дьэбээнэ эдэр сааһыт-
тан бэйэтэһи намыч са-
һыгар эр да дьомтон ыл-
бычча киһи ыһайбат үлэ-
тин сүкпүүтэ. Трансисти-
таабыта, номбайнердаабы-
та. Сут-кураан эгэрдээх,
сэрин ыар баттыктаах
сылларыгар сыра-сылба
да тилиибэт нурдута. Биир
чаас, биир күн өрөбүлэ
суох тура төбинэн үлэ-
лээбит да нһин. Аттыгар
ыаллара, дьонноро хоргу-
һан өлөллөрө. Сири кыт-
та үлэлзэн, бурдук үүн-
нэрэр туһутар сыралала
сылдыар дьонго онтон өр-
дук кыһынчалаах суоҕа.

ҮЛЭБЭ—ФРОНГА КУРДУК...

«Уу-хаар суох буолан
иһыһына эрдэ, иһэ иһын
бастагы күннэрттэн саа-
даһыбырт. Бастаан ЧТЗ
тракторга ололбутум, сол-
буһан үлэхтиибит, учуот-
чуттуурбут даҕаны, туох
үлэ баарынан түсүбэрбит.
Кэлин самоходнай комбай-
ныга, «Северный» дизельгэ
амиз үлэлэтэлээбим.
Кыргыттарга уонна брон-
ялаанан хаалбыт биир-
икки механизатор эр дьон-
го өбө, кырдыһас барыта
эбин күүс быһыһатынан
иһыһа-хомуурга тахсари.
Аймалданнаах сыллар
итилэр», — ахтар 72 саа-
тыах кырдыһас тракто-
ристна. Кыш сарын сыл-
ларыгар үлэтэ «Үлэһэ
күлбүөтүн иһин» медаль-
наан бэлэҕэммүтэ.

Калыйы күнүн абына
аба сыйдын көрсүбүттө-
рө. Илдыңт ыттаннар, бу-
ка бары үөрүүдөх ми-
тингэ Хатылыга мусту-
буттара. Оччолорго иени

тор бйрааһыныыктарга, арас түгэниэргэ эдэрдалаһаллар, керсүһэллэр эбит. Бэйэтэ дуобакка ооньуурун сабулуур. РСФСР-га, республикага хамаанданан кураһтэһинлэргэ тийэ кыттыбыта. Быйыл Д. П. Кладина чэһингэр уонна дьүөгэтэ М. Д. Соловьева кэрэһингэр кытталлыбыт турһундарга кыттыбыт. Сөхалы радионан бэйринлэри көтүпкөккэ истэр, хаһыаттарга сурутар.

Туух да диабет ийин, бу калдунэ дьон Кыайыгыга иилдэрбит кылааттары мэдээлэнэллэбит. Оттон тус байаларыгар сүүйтар-биттэрэ үгүс. Ону ого, эдэр саастарын сарын мэдээнигэр хаарыйтарбыт дьон, билгинин сорохторо тайахха-батыкка өйөнөн орсууй хаамар ытык кыр-дыаастар байаларэ эрэ билэн эрдэхтэрэ.

С. СМІРНІКОВА.



